



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar Sarajevo



74777

Podnosilac zahtjeva

Obrazac: **BIZ-33.4**

**Služba za boračko-invalidsku
i socijalnu zaštitu**

Prezime i ime

**Odsjek za
boračko-invalidsku zaštitu**

Adresa stanovanja

Prijemni pečat

Kontakt telefon

e-mail

PREDMET:

**ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU
EGZISTENCIJALNU NAKNADU ZA SUPRUGU UMRLOG
DEMOBILISANOG BORCA - KANTONALNI ZAKON**

POTREBNA DOKUMENTACIJA

	Dokumenti	Mjesto izdavanja	Forma	Komentar
1.	Ukoliko je rođenje upisano van teritorije FBiH dostaviti izvod iz matične knjige rođenih podnosioca zahtjeva	Matični ured	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana
2.	Ukoliko su vjenčani van teritorije FBiH dostaviti izvod iz matične knjige vjenčanih (bračnog druga)	Matični ured	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana
3.	Izjava podnosioca zahtjeva da nije zasnovala novu bračnu/vanbračnu zajednicu poslije smrti supružnika	Matični ured	Original ili ovjerena kopija	Ne starija od 30 dana
4.	Ukoliko je smrt prijavljena van teritorije FBiH dostaviti izvod iz matične knjige umrlih za umrlog demobilisanog borca	Matični ured	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana
5.	Uvjerjenje o kretanju za podnosioca zahtjeva	CIPS/MUP	Original ili ovjerena kopija	Prikuplja se po službenoj dužnosti ukoliko je podnosilac prihvatio korištenje broja LK
6.	Uvjerjenje o pripadnosti oružanim snagama za umrlog demobilisanog borca, da je bio pripadnik OS najmanje 12 mjeseci i da za istog ne postoje smetnje u smislu člana 36. Zakona	Nadležna Grupa / Samostalni izvršioc za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 3 mjeseca Uvjerjenje VFMB-3a
7.	Uvjerjenje Porezne uprave da podnosilac zahtjeva u vrijeme podnošenja zahtjeva ne ostvaruje prihode veće od 50% minimalne penzije isplaćene u FBiH za mjesec decembar prethodne godine po bilo kom osnovu	Porezna uprava	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana
8.	Uvjerjenje da podnosilac zahtjeva nije uživatelj penzije ili ukoliko jeste, uvjerjenje/ potvrda o visini penzije i da njen iznos ne prelazi 50% minimalne penzije isplaćene u FBiH za mjesec decembar prethodne godine.	MIO/PIO	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana
9.	Uvjerjenje nadležne službe MIO/PIO da podnosilac zahtjeva nije evidentiran kao aktivni osiguranik	MIO/PIO	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana
10.	Uvjerjenje da se podnosilac zahtjeva nalazi na evidenciji nezaposlenih i da ne prima	Zavod za zapošljavanje	Original ili ovjerena kopija	Ne stariji od 30 dana



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
Općina Centar Sarajevo



74777

novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti			
11.	Izjava podnosioca da nije uživatelj inostrane penzije	Matični ured	Original ili ovjerena kopija Ne stariji od 30 dana
12.	Potvrda banke sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva	Banka	Original ili ovjerena kopija -

TAKSE I NAKNADE			
Naziv takse / naknade	Iznos	Broj računa	Poziv na broj / Komentar
-	-	-	-

DOKUMENTACIJA KOJU ĆE ORGAN PRIBAVLJATI SLUŽBENIM PUTEM

- Izvod iz matične knjige rođenih, vjenčanih, umrlih ukoliko je prijava bila na teritoriji FBiH,
- Uvjerenja da li je podnosilac zahtjeva korisnik prava iz nadležnosti kantonalne Službe socijalne zaštite - Služba socijalne zaštite KS
- Uvjerenje da li je podnosioc zahtjeva korisnik mjesečnih primanja, te ukoliko jeste, navesti njihov iznos iz nadležnosti Općinske Službe - Službe za boračko invalidsku i socijalne zaštite Općine Centar

Stranka potvrđuje da će se komunikacija sa Općinom Centar Sarajevo odvijati putem elektronske pošte te da je upoznata s tim da će dostavljena email adresa ubuduće biti korištena za slanje detaljnijih informacija od strane Općine. Također, stranka potvrđuje i daje saglasnost za korištenje broja lične karte u svrhu prikupljanja relevantnih činjenica po službenoj dužnosti, radi postupanja po podnesenom zahtjevu.

--	--	--	--	--	--	--	--	--

BROJ LK

Saglasan: ☐ DA - ☐ NE

Datum: _____._____.20____.

Obrazac čitko popuniti !

.....
(Potpis podnosioca zahtjeva)